

8/2) 0-15 Ntswane custom (2) P. Mathebe
Bureto tsa Magoshi K34/43 H

1 Molahlegi ore ge aitheda
ore ke ngwana athipa amaabane
ka sega aya mokoli amatsheli
ka thipa kere go sega ka gafela
lichaba. Kegafetse bakopa ntlar
ngwe yare Mathebe kaba gafela
mmaliakere.

Ngwana monna Keile Kare shalang
gabo lena leagile nna kesa ya Setswa
llon lebywana.

Keshupile la toole Bantumela magokopa
ane Battogee Ba be'be'la Bare oena
ngwana wa monna ke ise Setswallong
Lebywana. Ke Keshupile la Toole
Lechibogo rea lingopeng kwa Mathebe
me eile gwa wa se Lumaeli Sare
Tshere Molapo.

2 Kghoshi Ramatsheli ore
ke kgomo etswaletse kwa motse
psiri ehlaba bashimane ba ka etsea
kywang ehlaba moklana ehlaba
Bo selopi sa Bo ngwana amabas
phara, Batho ka llotla Lesoya gware
kgwahla ea Kokorega; Babang ke
ba pharile ka Isoke la magetta
llareng bang bagara liKopi
le thuma la Bo Matholo a moshi leitse
gopala Mogatsa nthede le gomarela
sekete

Dirreto tsa Magoš'i 134/43

Mohlamme wa Marhomo I
 Sechaba ge se mogeta Sere Ke
 Mohlamme Kgoshi ea Balimo le Barlo
 Ramotsoalle Amokone

Mathabathe I Ge a itheta ore
 Ke Seswai sa Mattaša abo thupa li otta
 batho a bo meretloa ere hube ele Shebeng eelloa
 go hlabana ntwa, ntwa Kehlabaane le Manjie' Kwa
 Kwa Bo Rutha Kobo.

Ramatsheli wa I Ge aitheta
 ore Ke Makgwentee amafera otshela
~~mafere~~ Pitsa ya mafere entse li
 to to Pitsa mafere entse litotwana
 age ntse le lla lla lena Bo Mabahu
 tena a le hu ke gona le Bonang la marumo
 Kajino

Paleli mabhe ore ke
 Seferelle sa Mangwachipane.
 Dau elle ngwana wa motula chipi
 gare go moja ya ponapona ya kena ka
 ena fateng sa serokwane ya lala kampa
 kima monatong. Aie ge aka mpona keloesa
 kgolo ke lwa le motho bo shogo shogo
 Aka likela ka sehlare atsega are gakeya
 tswala ngwana Ketswetse Lelimo.

tja ngaka ga erutwe mezele
go alafa ke ga eona

Goriao ka Seema See.
Kegore eena oruti lwe litaola
le lihlare; Ube alefa ngaka
ev emorutaang ka keloea
thatoea ngaka ev emorutaan
alefa le some la likgomo golefa
thu toea gage eo atswane tse
golefa. Eena ge afelitse likgomo
tse lile some se alinea moruti
wagage, ottare nna ke felitse
kwanong gotta itse wena ka
lihlare tse kapa na ke go bo-
ntsi tse kateng. le litaola gottare
eena abona kapa abonang kateng
gore abochwe ke tse yezelo ea
thuto ea gage,
kapa lentse le lihlalose tsang
Barutiwa ba lingaka gore ba itse
gore ngaka ga erutwe mezele
go alafa ke ga eona.

Ge eena gorata eena morutiwa eena otte
li ra keloea gage kwa thase ea litaola
lea kalapo.

Mawa a litapla leliteto tja
ona Mawa a sentwane,

- 1) Ke mpurefere mautsam Kgaka ea
jopa ke entso mabala atsona atla
ehule, mpurefere kena lithe libeli
vale moraro
- 2) Magamara amagapa tswetse, baba
zapuli libo lelwa ga heli puli da
evtli puli da enonne
- 3) Moraro mogolo wa selikwa tikwe
Ihedelego leballo Mahlaku a ling
le aora ku nooshi. Batho le eakya
Balata
- 4) moraro wa Ihaza etala sehlega
ke agile ka oka meja Bolibe
vena Ihaza etala ge otsea sehlega
wa oka meja Boliba uga oshi
li thagana lithe wela Bolibeng
vena mottobo ke goboldeje
Kare se Be Bana lehla Keny Bana
Ba se ele maeli anoka.
- 5) Moraro wa motho oமாகা witta
otswa jabo mogolo mokwena, otlibo
gwaka le hanv.
- 6) Moraro wa Se sele Kua Sellega
Kelle nji Masuing Kuru gobong
lifofany Kerata lenne Kattoze
Kapofa

Mawa ali taola

z. 158

K34/43

7. moraro wa mashianyan Kjatupe oeo
llaola merole Kjaijeli ago wa Jawa
mong otsewa maruwa Kgomo mong
otsewa makakeng.
8. Moraro wa nateli dora ea mafata
mapala mantji ke abile ke Ba ke
tsutsuba ke shoshobaza Sifaklogo
la mopo lone ke gona nalo.
9. Moraro wa Kubutona ara maele
ke tserwe ke mese atsele mitse
atsele asa tsee motho mitse go
tsele magane
10. Moraro wa jotshile gone
tsele tsele gosena Sibata sea
mapulo. go motsele lo are
ng potu le swikeng kumang
10. Sanjane nwa masika Bogoshi
Boa go tswanla.
- ~~11. Sanjane nana nwa masika
B~~
11. Sanjane nana abo Kgoshi
Sejele ntlong Thamaga Sepi
hle mabala li mabala li go
erile Kgomo eabo date go
tswala Thamaga eabobva
eatswala Thamagana

6
2:5 R3-4/43 Reto tsa li taola 6

13 moraro wa maupo ahlhari tsa
yotsalwa na ~~gofokaya~~
gobelegana thari ebelegeng
Boni ke ebelegeng Boori

14 Meriko putla tsa bo noko li
pilile Boshiso liafuta li putla
putla lip lihla meetwa nepasa
Batho le ea Keja Batata litlou
na mehlala megolo ea tsona, Mahel
ulloa ke li noko go ruta rota
go Bonoko go putosa naga
li torobya.

15 Meriko eliphapa phepa phe
opepe morago.

15 Meriko ea tšela Bonoko line
mile tšela go chaba aena mose
pili wa lone

16 Meriko ea namolelang
mashobori motse moshadi
wa swa

17 Mohlakolana wa feralila
le li la pile

18 Mohlakola wa namotsekgithi
Tshkgitha

19 Mohlakolana wa Basitti
Basitta

Mawa alita ola #34/43

20. Mohlakolana wa matsepe
Kgosi Mahleku ke ora
amoseli

21. Mohlakole omogolo wa
mamahlagere aKgesi

22. Mohlakole wa ~~wa~~ oiphapa
opepe pile le mosago Silabi
Setta le motsei wa Kfama


23. Moremogolo wa Mapala Ke
~~Kal~~ falile Kefali lwe Ke Bo-
hwa le pula

24. Mōshibe wa mamahlagar
aKghesi o se oshi Bele
Kwobe oeshi bele Ka Bokale
Kwobe kele dimo eja ya

25. Gu uwe. go uwe Kepsiri
Ramalumanane atsela sentse
phuma luma le tsela ntswe
le Be Kweleng

26. Moremogolo umotswe
umotswe go tsoe wa raga
waKosi obola ea naga.

27. Mphofshoane Botswela
mollo nna gake butswela
ke sa eja.

Hlapalima a Poo ehuli
 chibogong ngaka - 
 ehuli chibogong Is'ea ke pu
 le e pele ngaka.
 Le tsee yhipa le thale foo
 Keli epa mere galifele etta
 S'ale Keli epa,

28. Hlapalima a konopa Mokgatta
Kakohette obone go efa ga
Mokgatta Mokgatta ke omaset
nabe

29. Hlapalima a pvo chui chibo
ng ngaka chui chibong
~~otse ke pu a e pu ne a sa g~~
~~Ke pu a e pu ne a sa g~~
Muri tla sa li e pa.

30 Mangwako ose thoso
Thoso omotsware
omolwetse wa neng kemolwe
tse wa kgale

31. Mangwako opilo
Theri filo le sa li rathora
Tho obesolale obolela

32. Mogoloro wa mangwako
gale mogoloro ke mokokom
Kemogolooa we Rra maza
tse uta tsare go utg liase
Jewe liare vena siboko okem
Kakae kebene ka njana amoka

29³ Mangwako opilo Theri filo
le sa li ratharato olese go
lale obolela.

34. Makgolele aepula litise mesako
Rago ke maruatoa li kgomo
oua li shi bihla oua li roba
mesako

35. Makgolele aehlopha kgolo
le, moshate keea pupula mogoh
okare aefzoa va salisa litrogom
ke mogoh gwa sala bohlaya kol.

36. Makgolele a be a setja sere
ma sal

37. Makgolele a amaphaka a
Bathaluba

38. Makgolele a po mapheka mono
aner

~~39. Makgolele amagatsa mola
naru~~

39. Makgolele asile tswana
sarekokofo eruse sere
koko malapom. wa pa-
rela se silwa di nam
gase more Saje
nana ea mothe

~~40 Mphofope maantsa-
ni~~

34. Mohlakola
omotsho wa mame-
hlagare akghepsi

35. Mohlakola wa phaepe
pele le morago
a phaepe selahi seta le
mutsi wa Kgamelo

36
Sibola apitsi ea mogoli hali.
bvgile ba ngwaketsi ke Barwa
sehlogo sa ngaka

37. Hlojane ya Sezamu yamu Se makhuru
BoKgamatela bya liatto, hlong ea
goja legottola

38. Hlojane ea lehlothele, latsela khotlele
la tsela hlotla moyane moetaeti
mpe ke ntse le hlokuwa kahloka
la muri Kentse motlwa ka utlu
Muri.

Mollamme ge aitheda K34/43
one.

Kgompo ephaswa eabo Matgatte
a letshela naka li lemela
Shell naka li akgholo kghotta
Kgatheng ga lena likologo bopa
Magobhu ke Batho ba Kobo tsa
metjipana merotolo; Mola pula
gona tsa marothololi amagolo
ling lina ka marothololi ama-
hubilu ebili eshiti sa le go
rebisa molala, yare ling
li taba tsaya le maeli
apelo. apelo amaya esakhore
lenzope le wela Batho, gale
wele littatta pela le Baba
mahlo ba wela. ka magetta
ke makulubele seollelwa
mattakala a mebu le lichikil.
Kgajeli angwana e wa
ga ke a gola ke seripzwe
nkahe keqole kebi kaka
mohlare ethe ke Bone Koa metse
athuya, metse ahaaelwa ke
mahlo goBoa. ke Bone Koa
metse abolelang mang aqosobang
lelefatse, moroa ~~wa~~
kgwali ametse, ametse
gaane boapar, metse agana
mollo atukang atumale magala
kgwali goali amabala amatsa

molahegi I
 wena sebata tiisa I litlako
 tsagagolitie morwa morwe
 ne, morwa zhebe wetla
 otla le mpya + saho.

Ramutsheli ge uretoa
 Ke Sechaba Bare

Legapula Batho la Makgwants
 Batho heno oha gapetse
 mo galali thaba Boshigo
 amakwa Batho oballe
 ure go baya utatobala le
 mo to lesoya ule Baga Makgo
 lo angwana lewa kwa Patamets
 ne anoka. Makgwa ba motswet
 ba moisa manthoking.
 vile go fihla aha thel thella
 vthile tse Batho Baga setena;
 vile go ba thella abo ela ga Makgo
 angwana lewa atloga apitela
 Lerlo Maroteng aga Sehlako sa
 Bo Ramamane atgomo.

Bazale Ba nloani ^{K34/33}
Mashilo geaithe da
oal ke Littaro osepula
Ihatha osepula Kali marana
Namarana osepula ka
phupo la mariga.

Pantwani

Matile ditshogo ore ge
aitlhaa ore ke

Selepe sa Makhamusta
ntwa alira likare li sa
epyoa Kekgo-shi tsa tsepe
s sa ema Kgorong ya
Kgo-shi Antlang Bakare
gare hlabane f nna Kerile
gotlhunga athaka amasoya
gwa lumela le vlo yabe
go aanaela le vlo. Me
Kerile ge Kere Malira
ntumeleng ka utloa go ana
anela f maphopa li makoko
abo zylare; me goile gwa
gana Lshata Dadago
MaBotse are nna sethu
nya ke utluile saga motgaa
motswa ngope lerumo hoe
ga molilima amatshela
me Kerile go goga jwa lum.
Levlo la be la lumela le moso-
tose

- 1 Kwena geretoa Ke
Bantwane Bare Ke
Kwena aboliba Morwa
phatana abolele
- 2 Pabali Ke Hlaachumo
amaralla.
- 3 Ishepe, Ke Ishepe chungwan
ya Leboä Mekali Kea nanaila

Bagale Bantwan ze
Baitheda. wa mathomo
ke

Montueli Makitta
ze ai theda ore ke
Kehapana Kathula adadago
Mochaabo le nchenwane
ere magoshana amayane le
abuyise eseke Ba lunegateng
nna motho eo mots'o ke litiri
le segolo. Ketsire motho
wa Kwatse eKpulong Kalah
Segolo. Motho akdre aho-
muloe ke Kgoshi ase ntlape
akhunama arapela Pupoli
ana, ke ileng seza batho
Ba Rakgvali. ere Baroka
Baya MaKhuyo le Batho gele
ke Baroka Baga mmushi amakoa
Barula mgoma Banele mooshi
Letlafa la humatome amakoa
nthgateng Mabyoana abasali
le uBanna areeng Maza Kalga
reeng gobona Bana Bapa ka
Khatelitsue ke Baga MaKatese,
ke Sekga morogo wa mpholi
okhile morogo MaKhuyo ase
Kororo. Tsola meetse
gago rutae Matshoesa ga
go rutua ~~mapsh~~ go rutua
likoKotta.

6

Ka leina la Sodwana
Pitso Katlo

K34/43

ore ge aethida ore Phatoli
uho moitoli ngwayana
aga masofa wakanya
wathugile Keyela Kefeta
Keli Lifa Sebata Sa

Mamatswa jole Kya Kefeta
Ke Shitire ~~Phatoli~~
Mekgoboli la Merumo
Ke Bona Kwa Morona
Alang

Bantwani se ~~34/43~~
~~Bata tsa Kga Kwa~~

Baruta leina la Kuena,
Bare, ke Barwa kwena
ntuile li ~~akgomo~~

anovka gkolema
kega oka oka Kuena
Kobona Mashiggo.

Malebu camaija se eg
fa selvito mo.

Baroa # Phatiana
uholet
wa tamo samo

guma omotlo
ga okene ke siloi
okene matho wa phela
matho vikhloa wa phela
matho masekilalo

6 Mokgokolo wa Phosa
 Zeaitheda one K34/43
 molumo amatlwana utsoang
~~utsoang~~ ke Berva Kgebuthe
 Amalope. dau eja namane
 mahokotse cho Motalpule
 Moleki alobota luttapa
 kgata namane anare
 napeo ekene ka mahaba de
 pshiri echeu etharasa
 molumu. amasapi
 amakwala lipya etea
 botshelhe. ~~le~~
 monva phoja Sibeseke
 marumo kebesetso li
 nama.

Tswanyane ke Setsaramitso

Setsaramitso Samatukanya
 Batho

1. Maramake amasogana
 ma metse mogale plusang
 rehalolae. Batho baka
 ke BaBeli ke Batswere
 Khabatswere ba hitele linong
 leoka la lithoena lioka la
 namane galekenae lekenoa
 kenna dau ea ke Malizno
 song larolwa ke Kgantsheliva
 melala mormakatheng
 amanepe ke marafong

6

K34/43

Gallere lekotokoto lona
 Basa sebothorra lebola
 wa ene amohlake
 ho wa boliki ake
 Batho gilekare ke bola
 ea motho aphisya kare
 aphisang uva balimony
 mola motho gopisya wa
 lutsene le batho ere apsi
 ja ba sabo ba tsahlele.
 Se tswelele sa sa mokohe.
 Seja batho se pitile
 kgomo sa eja motho
 sa eja molisa a lora
 me yena mahe o seke
 wa pita kswanyane
 kwa h gale o peng o seya
 naga le makgoba ke
 ylobo.

Lenaka le thadaka
 one se qithuda o re ke
 naka le thasa le tswantzane
 thadeng ya nwa to lona ba mahlo
 amagolo ale antseega ~~me ke~~
 eleng mahlo abonang seketi
 apal mahloane amayane
 kaya feya jare ja mahlo
 amagolo. uena ba mahlo amagolo
 ale ntshya motho sanke
 athera le mo gollome

6 Ma Kuetano
one ze aithada one Ke^{K34/43}
Ma Kuetano ali oka
Chibogo la Matsepe

Maeha Mahlamani
one ze aithada one
Ke ntatta amagarole Keshla
hile Satenole megwete ze
Se utwa nta ^{sheroo} arumo Bokhoku

Ke Soloane fatsa
Kotlo ze aithada
one Ke phatole aho moita,
ngwanana aya magofa wa
ngaya onthosile keipele
Ikepeta ka kele ~~sepele~~
sepele sepele sa namomotswe
sejit sechikwa
~~me kghololele ma seithe~~
me kghololele la Maruemu
ke u bonng kwa morena
weang keo bona kwa se ebo
Moruna.

Kere se ereloa zoni
 ku morua kgomo o tsa
 da mojileng goare mo
 hlana wa jwe ku mago
 vhehu Mupile, Lelimo
 Bahompiag, Ojekwa
 ka kgomo,

ngwatike kghoshi
 ea va Bantwaneng
 rapotomae o tsheny
 vaa bakwaneng
 Men

Ceo ya ge motho a yala-molato
 Ge motho atsea mosali asena selo ettare ge
 le sogana leo le shino go tswala ngwana
 wa ngwanjana , ettare Bogali Ba gage
 Ba tsewa ke Babo ngwanjana,
 Me Ele gone Baile moo Botaii Ba maage
 Ba Tlama Polelo, eo ereng vena leogane
 byaile kage oea tse ka Silo vixis gone
 ettare Mohlang oo go Tsewang morvili
 ago hato gapa Bogali Ba baee gone
 etto oetse Botaii Ba maage.
 Me ge Batswai Ba mosali Basapa cikomo
 itane go phethegile. bogali Bobonu ette Ba
 Basage byaile kage apelitse Bogali Be
 Kmaage;

Isa motho ge a yo yaka mosali
 kwa gaabo mogolo, me asatse atsere
 otta kgopula ka ~~le~~ taelo ea mmaage ge
 asaphila. are eoyaka mosali kwa geno
 mogolo. Me batlare ettare ge oshino go
 mo tsea wa meya kaele eo osatseng
 omatsire. Me ettare ketsea mme
 eo kenang nae, ettapile e komogolo.

Ge motho eo atsire mosali,
 me gware morago a eo tseya eomong
 kapa ke morvili wa kgoshi
 ge govata eena monna eo wa pile
 etta pile eile wapile.

Ge kgoshi atsire Basali kapa mosali
 li yare morago ayala eo eleng
 sehlogo sa sechaba keena akattosa
 ng Basali baba leng kwa pile gage
 ge. Moraga eo ge govata eena

Ge gorata eena Kgoshi aka eo
 tšea eomong Mosali eo alebeneng
 le eo wa tong gotsiwa ke Sechaba
 gore eo ke eena alatlang wa Sechaba
 atshela Bahang ba ba tšerweng pile.

Ge ele motho ature mosali Kapa
 Basali aka sike are gotšea eomong
 atšoge are eo wa Kajeno ofita
 Basali Ba aba tšerung pile

Ge Monna eo aile are ge atšea matho
 mo ayv tšola letsoke kwa gaabo
 mogolo gore etšare mohleng nqwan
 a wa magalwabo Malomeagwe
 agvibile ya Ba gona aka moyala
 ng, me antse atšire me ke
 eena akatšeng afitša mosali vapu
 le eo aile are ge aeo tšea aeo
 mottolla letsoke gošupa
 gore Kittath Kitea mosali eo

(2b)

Lesogane ge le golile.

Dadago lesogane ge abona
 gore eo moroa waka ogohile
 otša Moisa kwa gaabo mogolo
 are nqwana wa lina ogohile
 me ke Bona batšeng Bare laka
 moyakela mosali eo akatšweng
 amotšire etšare agohile, lesogane
 gana leo latšile la motšire
 gotšare Pile gshi aki motho
 me Bare go Bona kgarhu eo
 me Ba tšea lesogane ba leisa
 gaabo mosolo gore etšea aeo
 tšola letsoke ia peletšea mosali

p. (2c)
6

Iseo ya molato wa mosali

(2c)

R34/43

Ge motho atsea mosali asena selo ettare ge lesogana leo le shino go tswala ngwana wa ngwanyana ettare ge atsewa gwa bili wa ba tswali ba ~~ny~~ Mosali eo atserweng molato, gore ba heteng etle ba boni seo batho bao ba thilong gotse ea ka sona.

Ettare ge Batho bao ba hlage ba gapa litkgomo le lipuli le linku, batta gapa seo se ntsitsweng ke Batho bao. Battali gapa go lekaya Bogali ba Kelo eo ba che ileng mathomong a ge go tsewa mosali eo molato.

ge motho eo omotsea molato Batswali ba ngwangane battare oitse Boteng Ba Mosali e ke Ba rena, wina sa gago ke mosali eo, me ngwana wa mathomo wa ngwanyana Bogali Bagage ke Baabo mogolo. ge a phethile molato ou wa Bogali, ettare Bana Bao ~~20~~ Kgona eka Bang bagago le Bogali ba Bana ba hanyana ke bagago.

Ge motho oeo yaka mosali kwa ga abo mogolo eena mosali eo keena eomogolo. ngwana wa malomeago ge vile wa eotseya kwa gong kamoso wa ya gemo mogolo lefa la Rakgali a ge ke lagage tse eleng litkgomo tsa molaping

(2 db)

fol. by (3)

Motheo ge attotse liko^{K34/43} ku kwa
gaabo Mogolo.

Ke. go shupa gone o nale mosali.
Kwa teng. Me etlere mohleng
amotsele ottati apita es oena o sa
tseng omotsele.

Motheo ge ngwana wa gage
ahere kile kgomo la Mathomo
me e hile le ena ele ngwana wa
mathomo wa Moshimayana
ahere ka kgomo la Mathomo
dada gwe, ga gile agape kgomo
eo a isa kwa bogwe Bagage ke
go shupa, gone otta ne wa mosali
kwa gaabo Mogolo.

Me ena Dada go usoga o tlatse
ge aba nea lona aba re are leitse
gone namane la Mathomo la
kgomo eo. Ke la Moshade. Me
kgomo eo etlere gotswala namane ga
mathomo a isa Moshade are ke le boroto
la Motlogolo waka.

Me ge asa tloa le tsoku ena usoga
na le o a be atse mosali kwa gong
ele gone gotswala gwe esale lom
nyane aka seke amoleta otta
tse la kwa aborang. Me ge kgomo
go akayo yaka mosali kwa
teng gaabo Mogolo ge gotata ena
aka seke amotsele o sa. gomuse
tse kwa Motago. Ke ge asa tloa
le tsoku gaabo Mogolo. Ke ge lona
le tsoku ele Peletse kgolo ea
mosali kwa gaabo Mogolo le so
jana.

Monna ze asatsa atsire
mosali gaana gohlwe are mola
atsere mosali eo mogolo, are ze atsea
labo heli are kea tlo solosa gore kayen
kukotsea ga malome. Kapa ke ngwana
wa kgoshi.

Ka se sotho Patolo ga elle Boshigo
gwa Batolwa lwala Boshigo gwaile

Gape Chipi ga elle Boshigo Kapa
gwaile wa Boshigo.

Chipi ze ella
ella ella mohleng go alafiwa
mohwela gottare boshigo batsa
chipe ea mogoma wa se sotho vobe
li wang ka gope ke le khecha lele lema
Mashimo me Ba tsa mogomana gsa
keng ofelile ba vira Boshigo Ba
alafa mohwela ka ona. Me etlaba
gonna tsipi ellang Boshigo, gotta
itsi we gore go alafiwa mohwelo

Tsa monna le mosali ze Ba huil

Ze Batswali Ba huil Kampe ka
go setse Baana. kefa ke la
ngwana eo mogolo. Me etlare
go lile teng li ruiwa ke eena aka
Baabelang Babaleng kwa mora
go. Ka tsekanyo eo go batang eena
eomogolo.

K34/43

Litlapulo tsa Pula ze esane

Ge Pula esane Batho Bakgobo kana ba ge
Seheleeng, Baev Chuma li Beela mo neng
tlali ei teile sehlare. Kapa li ka ke
li ka humanwang mogolimo ga sehlare
me Sernaakaka! Kapa sile motatse
seseng le seng seo se makatsang Batta
Se chuma ka mollo batsea malleare amatela
Ba Bea golimo ga kgabo me goa tsoa
mopshi omogolo obonalang kwa kgole
& legone fao tlali kapa li Beela li
humanwang teng li fookwe kamphok
wa Pula.

Jaji leo Pula ze gole lehlogonolo
ette ene. Se

fao retla itse gope li thapulo tsarena
lipihlile kwa legolimong Pula
etta shupa ka gona.

Gwa Tswana byale kage go kgob
Kenne kamoka gone ette go fokwe
seng ene. Kapa ge go tswa kgwele
ke Batho Ba Bole u gona ketlapulo
ea Pula. Kapa goyo yaka Komme
goya le tsholo. Ke gona go tlapula
Pula, me Karabo ya Molimo re e
na ka Pula.

Isa go lwala ga motho ge ayaka
ngaka me alwala wa sogafa ayaka
nga ea go alafa ho sapi.

Tswantse gone Bolmetso ha
mohuta o a Bege Moshadi goi
Isive ke Kgoshi gone motho
lo oyaka Selupe.

Go Isia motswale

Ke goyo tse Mosali Koa ga
Rakgaliaga, Kapa ga malome a go
me ze omotšire Pili etaba eena eomo
zolo. Se oxi motšea Pili ekaseki ea
ha eomo zolo.

Gotšia Mothofila
Se otšire Mothofila ntle ze asa tšola
letšoku Koa jabo Mozolo gazona wa
tšeng amotšosa, me eena monna gogorata
eena keena akanneng are kikutšea
gese mozolo Kapa ga Rakgali Kapa ke
tšere ngwana wa Kgoshi atšosa
Mosali eo ka gorata gagage.

ngwana-ngwako

65

Mosali eo eeng a se gotšwara ngwana atšoge
ahoe. Kapa areng go tšelwa ke likgueli
tse tšhelang itšoge a phume lifete. Me
ayakelwa ngakagore atšware ngwana
watteng a phila... Me eena ngaka etšare
go alapa ~~motho~~ ngwana eo otšare
aseke atšwarwa ke motho. wa motšwa
rang otšwanitse gore amotšufi. Me
motho eo aratang go motšwara otša ntsa
le seka Kapa mpho engwe eo anang naso.
Kapa chilete Kapa mphiri
Me eena ngwana eo otša Bitšwa ka gore
ke ngwana ngwako. me leze a hla letšwa
wa rufswa ze aboleli siwa. go phlela ze agola
me ngaka etša mo vula lichiri amo alafa.

Mosali ge atsurwe molab

Gottare mohlauq go tsewang
 morweliagwe, likgomo tse
 li motseang ketzona litling lia
 eopetsa Bogali Bamnaagwe.

Mosali ge aka ehwa asena

ngwana

Monna otla ya kwa gaabo Mosali'eo
 ahwileng eo? aevkgopula Mosali ottare
 ke kgopula seantlo byoah kage ke wetsu
 ke ntlo. Me ottare ge gole eomong zona
 kamolafeng Betla mona eomong.

Ge Mosali'eo ahwileng ane asatse obo
 fetse Banabagase eli Babagolo, otla tui
 sa moroage kvaateng, atsea motsweleng
 ka thetho ea morogolabone, go Bane
 aka tsea kvaateng eo eleng mago Bana
 bagase. eabe moroage atsea kvaateng
 gaabo morogolo.

~~R~~

Thari.

Le Mosali'eo asena Baana
 monna'eo otla ya kwa Bogwe ba
 gage are ketlilo go kgopula
 Thari. Battanape Balumela
 kapelantle lefela'elo. Kage
 asena ngwana. me monna'eo
 ottahene ayaka go kgokelloa thari
 la letheka.

Banayana fela
 Se mosali abeleza Banayana fela
 pyaka ngaka gore emofelole le
 theka, gore ane we le Bashwane
 Bahlakane eBe Moshumayane ehu ngwany
 na Ka solatlana.

To Thea Bana maina
 Maina athe wa ka go thelwa Boraabo
 Mogolo. me ore ge Ba thea Bathome
 ka ngwana eo leng eomonyane
 Kaka lafeng leo, ere eo mogolo
 atte athe we morago ga eo
 monyane, Bashwane Kapa Ba
 Setšana. Bathewa Byoas.
 Jape Bana Bathewa ka lidi ragalo tse
 li ka bang teng mo sechabeng. babo byo
 ka bo Lira bagae. ntwagae. Kapa mekg
 va emeng eka liragalang mogae ebyoale
 Kabo. Iloka moneq wantwane, se maina
 amang ao Batho ba ithedang ka ona leina
 la go itheda le huvisi le Batswadi go thewe
 la go itheda go ore. Shalang ga eno lewa
 lea gili nna kea ga ešo. me leina
 etaba, Salang, Kapa ge ore gola e la ofitse
 Majaji Amanchi ontse ole Mogae Batter
 Ke Malula alaetse.

Theoa maina a Basali
 Ka Segae ešo se ntwane, maina
 abasali ga tswane le Ba Kopa Bona
 Bathoa maina gotswana la mouna le
 le mosali atswana. maina abona keantoo
 me rina tuthella maina abanna le Basali ga
 tswane.

Mago Mo Kete
 Kegore mosali ge ashino go
 tshala ngwana wa mathoma
 otla Biliwa gore ke Mago Mo Kete
 Kaleina gag la ngwana. Joshua
 pa hlomphe ea gore Kajeno onke
 ngwana ev atswanetseng gore
 ere ka ena ahlomphe

Thalano ea monna le mosali:
 Ge monna ahlala mosali gotta utloeloa
 Polelo kwa eang teng.
 Ettare ge go humanwa eomong oareng
 gaehlwe Kurata eomong. Kegoa gotta
 ahlolwa. Ge monna akare nna ga ehloe
 Kurata mosali eo aneng amotse ka teng
 gotta newa monna litkgomo tsabo
 mosali abva le Baana.
 Gegole kamokgwa omong ka hlolo
 etla hlakola mosali Baana.
 Mosali gaka seke abva le selo
 Ge mosali are gaehlwe Kurata
 monna, gva Baana le Polelo e shupeng
 maBaba mosali otla Boa le Baana
 monna ahuella le litkgomo. Kage
 Thlhalano ebaana le mabaka ago ahlola
 Thlhalano ea monna le mosali e shupae
 ke li tselapela.

Phako ea mashimo
 Zeehlaga etla neelos lekgotta
 gottare lekgotta la utloella ka fao
 Chimo eneileeng motho wa mathomo
 Chimo ettaba ea sage ka Bofaki

Pako ea ~~Mashimo~~ Lehwiti
 Motho ge ~~M~~ arata golema mo tase ga
 Chimo ya comong otswantse gore
 akgopile.

Ge asa kgopile mong achimo a lema
 ka kgang! Lekgotla letsoantse gore
 le mo amogee eona leene mong achi
 mo.

~~M~~otho eo aratang golema mo tase ga chimo
 ea omong eo a humanang ntse a lema
 otswantse gore akgopile mong achimo
 goseng ho a o tla lesa chimo eo gore a se
 hlwe a e lema. ehe ea mong achimo.

Ka ja Lefa

Ka ja lefa, lefa ke la ngwana e o mogot
 ge zole le ruo ka mo la peng gottare
 ngwana e o mogot wa mo shimane
 e ba e na e leng mo ja lefa wa lefa e
 me e are ge li le teng ka Bonchi me ali
 a Bela B. Monnaga le likgafeli
 ka le kago e e na a e Bonang eseng
 ka golekana, ka fao a bonang kateng

Gopiwa Chimo

Le motho a pilwe Chimo ke ea gase
 sa sona e omong a ba hlwenng a tla e ba
 ka are ke ea gase

~~Ch~~

Mellowane ea Chimo

E omong le e omong otswantse gore ge
 Mashimo a ba pane go baane le mellowane
 oshupang moloane wa kamologano ea
 gase le e omong.

Ge motho alira Bogali otswantse
 gore aheze kwa moshadde. gore goshupe
 Bogali Bo eena anang naho ha goshupa
 gore eena otsethwe ke motho eomong
 me ettaro Bogali Boshino go kena
 ge Baga pa likgomo me ahlakisa
 Batsi me le eena ahlakisa
 malaleliwa me otta ntsa le hla ko
 la da dago ngwanzana. le
 da dago moshwane otta ntsa le hla
 kose a bega kalona kwa moshadde
 le

lego sa moshadde
 go bega magali le motho eo alirang
 moliro wagage ge arata golira chaho
 e a gona ahlakise. Kapa lege a ka hage
 a holaile photolo ekgolo otswantse
 gore antse sehego sa photolo kapa
 sehego sa motho ge atswa makgweneng
 antse chuleti kapa ke mpo epe e eena
 aka enang kgoshi gore ke lego sa gore
 nna ke tsoa malilo me ke hage
 ke thwetse sekete ke seo.

Motho ge a peile byvala ele Ba
 letsema
 otswantse gontsa sehego.
 ge ele Ba gonwa fela aka ntsa ge
 arata afa kgoshi. Kapa ge mosali
 a peile byvalva Bosezana aka enwa
 annoshi kapa abitse mo kgotse
 waxaxe. me ge atimana otta Bonwa
 majaji a. b. kapa a. s.
 Mosali wa monna otswantse gore
 a pe byvalva. a pele monna wagage
 kamehla.

Kaga nama

Nama ke ya ge motto ahlhili Kgomo nku
Puli Kapa abola ile phoofolo ettakwana
Ke tsona tseo eleng linama tseo Batho ha
shebang katsona bogobe.

gape le ge motto oka bolaya noyana dyaali
ka kgaka. Kgwale lehuhu moswedi leeba
mo kgoronyane. Ketsio lijewang gore
ke lima. X

Kagore liBatana tse li sa jweng gali
bilibwe gore linama. nama ea li noyane
le liBatana tse li sa jweng li Bitwa
ka leina leshile la gore ke mohlomara
tswai ke nama ea tse li sa jweng
li reng ge li Bolailwe me li Besetswe
limpja

Kaga Likenywa

Ke likeya tsa lihlare tseli jweng
letse li sa jweng li bitwa ka leina
lagore ke likeya, kapa motto leena
go kanne gwa atangwa gore leena
ongle likeya. me etdhe ele Polelo ea
setswantsp. motto eo alokileng obonwa
ka likenywa tse li lokileng. motto eo
asa lohang rebona ka likeya tse
li sa lokang.

Mabele

Ke lipi tseo Batho Baphileng ka ona
mabele rua Bitwa ka ga arogaya amang
ke le BeleBele. amang ke lepula. Amang
ke mabele thoro ase sotho. Ke ona rehrang
Byvalva ka ona kapa nuka likgomo ka
ona. ntle le mabele gagona eokaphileng
ntle le ona. Mabele ajeva ke likgomo ke
hnozana.

Magoro alichaba seo asebinang
 le mo atswang teng
 Kgoshi ea Sechaba ge anale masogan.
 amanchi ettare ge ahule litlogo tsa
 gage litta Bitša ka leina lagage gwe
 Kgoro ee ke ya Moroa Kete, me
 eomong oeleng sehlogo sa mphatho wa
 gwe me ge anale Kgoro ea gage ete
 hiliwa ka eena.

Mohlomong Bana ba Kgoshi batla
 haka Borena. Me eomong achaba ama
 tola Sechaba seo aeo aza ko naging
 eshele kapa Sechabeng Seseng, Batho ba
 o Batta Bili wa ka eena Kgoshi eo.
 le Sereto seo eena aneng asebing
 Mohlomong ge ashno goballala koa
 naging eshele otta thoma gwe eena
 o Bina Phopolo eo aebonang emokga
 hlile me Balahla Sereto sa mathomo,
 Ba ikghithela seseng seseswa. seo se ba
 kgahlile

Pato ya monna. ya mosali ea ngwana hae
 Kana^{ko} mang
 Manna ge aka loba seo aseboneng, kapa ase lirileng
 me are ge abuyisiwa ase latola. onale molato otta
 lepi siwa kapa ailing apata motho kapa silo
 sesenjakwang.

ge aka loba Pego ya ngwana wa gage aka
 seke alefa, ge aka Pata Bohlati ba ge abon
 ka maahle, ge motho abolaya eomong
 otta lepi siwa kapa aloba Bohlati
 Bage eena aganne gonamola batho,
 ge Baloa onale molato otta lefa, ge

Mosali leena aka loba seo ase Boneng
 onale molato wa zokalefa —

Mosali ze aka loba go fiwa ngwana
 wagage aka seke alope.
 ze aka loba seo aseboneng eli molato
 wa batho ze Balwa. a seke abolela kape
 ena aboneng kateng; onale molato ota
 lepa.
 Le ngwana aka Pata Tabaya hvala ka
 ze eli ngwana ota otlwa ka kpati
 gore ore sepe ena aseboneng a seke
 ase pata. Kapa abone batho Balwa
 onale gore aboleli aseke a pata
 Dabaya ze ena chone Daba me
 aepata ota otlwa, aka seke a patila

Mosali Kapa monna lege aka ba ngwana
 ge aile pata molato wa aoboneng ka mahlo,
 ota Bujisiwa ge ena aile abona? gore golire
 gile byang Kapa vile wa Bona nne n's
 Kamokgwa a li regileu kateng?
 le gore ze wena onoleteng li hlatsi Ke Bo
 mang batho baba bonu hvala ka wena ze
 ohona. me Ena ota bolila lihlatsi ke onne
 lile teng ze golirega Daba eo.
 Kapa a Bone batho baba neng ha seya Kapa
 Ba Pata Selo sa molato. Kapa ke go pata Daba
 motho eo mogolo e anang lithla ologano
 ze a kapata taba ota otlwa ke lekgolla ka
 ze a palile Bo Paki Bro ena aboboneng
 ze a humanne molato ota rapela, mozon
 aseke alope gaeba gase se siji saka mehe

Leseka

Ke le motho a leroalaang elelagage me ze aka
 chuma, Batta, Morola ona Baahlekaya le
 lilo tsa fage, me Bare ke likgopha
 me Batta abila Bana Bagage kemo
 lapeng.

Lesika

K34/43

Ke leina la nama ea seo sehlahi
 lwenq. ge gontswa letsozole litkopo
 li tta Bitwa gore ke lesika ke setho
 seo Bantwane Ba Begang Kasona
 go Mong wa Motse le Byvale ka
 le hlakore la Moshadu, ge lutswa
 netse gore che lona sibego. Sa Hamola
 peng ge wena Bai gohlabi sitse.
 Ule mwenq wa Bona me Ba go nea Puli
 Kapanku me Battare go gonea lona uehlaha
 wena ware Mpa Balimo Reza nae, Me
 Kegi wena otta ntsa Nama ea lesika
 ge ele kgomo otta ntsa letsozo: le setho
 Seseng. gottatse letsozo le vole nkitseeng
 ke Sibego. Me ge ele Puli le nku ke
 tsona li ntwang lesika.

Mapalla.

Motho ge aka twela Mapalla Bogolo golo
 nnee Babolaye leleeng. Me Kayeno Sabone gore
 gavaloka Basana Baba Phalisa Kamoka
 ja Bona. hvali ka Mapalla akgomo
 kapa a puli. Kapa alirui wa Kamoka
 gatsona eeng Dali philise Kamoka
 gatsona tse li tswetsweneng ele
 Mapalla, Batho kapa li tuiwa,

Lesika

Ke Lesika la litkomo kapa la
 Kgweli kapa la lyaji ketso
 eleng Masata. Kapa seo ele sese
 likologileng seli ri leug lesika

Le Kgotla
Ke Banna Ba Mokgorong ^{K34/43}
engwe le engwe eo Batho Baazileng
ele sehlopha sa Batho. Bao eleng Ben
Ba motse Kapa Bao eleng. Metho
ea motse ke Lekgotla. Banna Baba
leng teng Mokgorong Bao Baleka
neng go ka ahele Molato, ke Bona
Lekgotla. Kapa Batho Bao Baka Kghethi
ng gore a Bae Koa Kgotteng Bas
uttwella Molato Kapeo Otsepileng
Kateng. Ke Banna Bale Kgotla
ke Banna Bao eleng metho ea
Lekgotla

Ke Ba
1 Ke Ramogolwane a Motsita
Rangwane akgoshi, Baga Rangwane
akgoshi le Monna go kgoshi wa
lapa lele lateleng lele jolo wa tseang
Serope sa moohadi le motse e
eo mogolo. le ngwana wa kgoshi eomong
Kapa Babang Bao Ba nang le klogo ea
go ka uttwella li taba. Katswanele

Go tsibisa Banna
Gotlere kgoshi ota tsibisa Motsita
eomogolo wa faje eo aleng Dyade
Ka Rangwane akgoshi are
eo Botse Lekgotla me otswanthe
gore a thome ka Monnago kgoshi
ke gona ake Botseang le Bane Ba
kgoshi le go Rangwane akgoshi
me ahotse le Batseta Ba magoro
annang. Ba Lekgotla Batta Kobo
Kana Mokgoteng, me eena
Motsita eo a Ba Bili tseng Keena
atteng are kgoshi are Bakw Bokam
me Keena atteng kgoshi alaga eena gore eba
Botse seo nneeng a ba hiletsa sona

Meliro ea Lekgotta K34/43
Ke go utlwellla li taelo tsa Kgoshi ge
a li nea motseta, me kgona Lekgotta le
tha sehetka Meliro ea lona byvale ka
taelo tsa Lekgotta,

Go lenna le go thoma go lenna

Go thongwa ka kgwili ea November
muhlong ee yaka jeno. Pele gono go thongwa
wa selemo ka kgwili ya Phatho-August; go
ette bywan ette bo hlogee le mabele soa. Bywal.
Kage soile gwa bwalwa ka kgwili ea Phatho go
ere bywan se Buhlo sa bohlogee le Bywan.
Kajeno, go thongwa so lengwa ka kgwili ya nove
mber ka go Boifa lipi tsa mabele le go Sene ga
Pula.

Kaga naleli

Go lebelloa li thutwa ge li psirima
Boshiso kapa ka mesa, mo meswen
kefao muhlong ea pele nny go lebelloa
go psirima ja tsona. Me kajeno ga
ehlwe go lebelloa li naleli go lebelloa
zona sa Pula pila joka Bywalwa ma
bele le mapela.

Go lenna mang

Go lenna masogare kapa eo asenany
ngwana wa hira Balimi goe ette
Bate go molomile ka itemile.

Go lengwa mengwaga ee eolle jasona
ngwaga o sa lengweng kason se
so saki go wa lengwa ette site Batho
Baphula ntha leso lenna ethe saki goe
phelwa byvale kage go phelwa ka
go lengwa.

Batho Goyevang
 me se mapela asiteng gotta juwa seo
 Seileng sa Bateng Kwa mashemong Kaso
 so Bywalwa mahle le mahle. Me
 Thada go juwa mahle.

~~Mphoso~~
 Mphoso ke mahle asayweny asa
 Bywalweny Kwano jaleso mo
 gantwane. Kase asiteng.
 Goyewa lebile Bely.

Mphoso ke mahle a Batswita
 le bilele Bili le tswana le mphoso
 Me jale ti isi wa gone ke goja
 ga rina Kwano. Goja Bahang Beo
 Ba nany lettala jagolo.
 Le bilele le ditloa ting fela
 Bogoke Bateng Bo a Baka jabo jze

~~Di thou~~
 Ke li photolo tse neng Bogolo jolo
 li le ting me Banna Bantwane
 Ba utwa ka litsebe gone ekhile lia Ba
 teng me jafona eo areng tigele ekhile
 lia Bateng. go bolelwa fela kase
 tsona fela jafona eo a kareng
 Dade mo jolo vile a bona kapa
 a bolaya. Bare nne li le ting fela

~~Marotse~~
 Ke seo sehwetshweny le li Bywalwa
 kwa mashemong. Mapuku
 le marakara le matibe.
~~Matibe~~ Matibe ke marotse eo
 a iswang moshadi golomiswa
 Baana se solongwa ngwase omo
 swa

Ke lijo tse lije wang ka se welo kapa so
 ape wa ka se welo. Kagone ge li ile lia sek
 lia apewa kaswanelo lika vipela. Batho
 Bao Ba lipileng. le li tholi li lokube Baba
 Bao Bali a peany katwanelo
 me ge li sa apeasa so pila lia vipela
 me gase lijo tse Batho Baka
 phelang katsona byoale kase
 tsona ese lijo tse li ka phelisa
 Batho ge li sa apei wa ga pila.
 le li thau le li thomaka, le li
 tholi. le li thomaka ga se lijo tse
 lika phelang Batho Bao. Basa
 litwaclang. lika phelisa Batho
 Bao Ba litwaetseng

Lo vipela

Batho ge ayde thada wa vipelwa
 ke lijo tse ali jheng. thata so vipela
 lijo tse li sa utwaning le teng ya
 motho. Thada jo vipela li na wa le
 litomaka. le mehuta eali na wa
 ge li sa apewa ga pila.

Lo vipela wa solitwa ke lijo tsa me
 huta eohle esalo keng. le felamili
 kapa ngoba. li lo tsa lehlabula kamoka
 lia a vipela li tswaneke tseling tsa
 mariga li vipela. tsa selemo se so
 pisa fali ba vipela.

Ke many go abuleny Likgotta
Eo abuleny Likgotta Ke
motseta eo mosolo, wa taelo ea
kgoshi, eo kgoshi aileve amo
laya gone kyoho kula Batho me
ettere ba kgotho kane. aeo boka
kgoshi gone Likgotta kgofane
me kgoshi otaru ba isobiy
molea kapa molelo. Kapa taid
Reo Batswantsen gone Beli
uthuc kaena motkila eo ele
wa kgoshi me kgone etey melo
kamoka gone ea newa Likgotta
Ka taid tsa kgoshi.

Lezalo

Ke go tsea mosali

Bogali Ke go tsea mosali
Ka sentwane go yala Ke se kgatta
ga se sentwane kgosetisa Bali -
cha ba

Sentwane Ke go tsea mosali

Bogali Ke
Likgomo tso motho eo atserung
katona kapa motkwa wa
Bogali kapa onong o tshela
katung. Bogali Ke motkwa wa
thopano.

Moyaya

Ke motkwa wa
Lytha Bale magali Byale
Kagone re yajily re ipsinne
ka moyaya. Kapa ka Bogali

K34/43

Bogali legalo. Bahang ba li kopaya
jone, kusele, sile seng, m li neli
Ithaologayo yathona gone.
Motho aitse gone legalo le Bogali
gase selo sile seng. So Broeli kase
motho akare ketswa magaling
ketswa moyangeng. Ketswe so
Isa ke tswa go yala.

me lo areng ketswa foyala rulla
shupa gone ke phosho.
Ere ke tswa magaling; ke ketswa go
yaya; Rulla itse gone oshupa gone ok
go ja moyaya omonati.

Motho se. a huile. Likgopha

Le motho ahuile rephutha lilo ba
jase. go thwe ke likgopha.

Lehufa

Motho se abona motho eomong ane
le humo lajase. me eomong asarshi
se lo akabe ananetso ke ke hufa

Pego

Motho se alwala otswantsi
gone ahugwe ese ke lehu la Beswe
kile eshi motho lo a Beswe Bolotsi
ba gone relwalwa ke motho.

KND. b.